

Šifra predmeta: ACC505	Naziv predmeta: ISLAMSKO RAČUNOVODSTVO II		
Nivo: II ciklus studija	Godina: II	Semestar: III	Broj ECTS kredita: 6
Status: izborni			Ukupan broj sati: 30
1. CILJ PREDMETA	Omogućiti studentu da razumije finansijske izvještaje, sastavljene na osnovama islamskog računovodstva, da razumije njihov koncept i tehnologiju sastavljanja i korištenja kao izvora podataka i informacija prije svega u svrhu donošenje odluka.		
1.1. Osnovne tematske jedinice	1) Ciljevi islamskog finansijskog računovodstva 2) Osnovne računovodstvene pretpostavke i kriteriji 3) Pripreme i kriteriji prezentacije finansijskih izvještaja u islamskom računovodstvu 4) Osnovni sadržaj Islamskih finansijskih izvještaja 5) Specifičnosti Islamskih računovodstvenih standarda i njihove primjene 6) Ključni koncept Islamske banke 7) Specifičnosti formiranje i raspodjela rezultata i izrada finansijskih izvještaja banaka po „Zapadnom računovodstvu“ 8) Osnovni principi Islamskog računovodstva sa posebnim osvrtom na računovodstvo u Islamskim bankama 9) Posebni izvještaji islamskog računovodstva. 10) Izvještaj o izvorima i korištenju fonda zekjata i humanitarnog fonda:		
1.2. Rezultati učenja	Nakon položenog predmeta ISLAMSKO RAČUNOVODSTVO II, studenti će moći da izvrše aplikaciju ključnih standarda i koncepata finansijskih izvještaja prema Islamskim računovodstvenim standardima te da koriste znanja i vještine za sastavljanje i interpretaciju finansijskih izvještaja sastavljenih po islamskim računovodstvenim standardima		
2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE			
Opis aktivnosti (%)			
2.1. Način izvođenja nastave	1. ex katedra 2. prezentacije 3. gosti predavači 4. diskusije ,case stady.	30 40 10 20	
Učešće u ocjeni (%)			
2.2. Sistem ocjenjivanja	1. parcijalni 2. esej 3. prezentacija 4. finalni ispit 5. diskusije ,case stady.	30 10 20 30 10	
3. LITERATURA	1. Accounting Issues in Islamic banking, institut of islamic Banking and Insurance, London, 1994,dio 2. Accounting Standards for Islamic financial Institutions, 2008 Edition. Author: AAOIFI accounting standards manual Website: www.AAOIFI.com.bh International Financial Reporting Standards: IAS 30 General Presentation and Disclosure in the Financial Statements of Banks, IAS 14 Contracting Accounting, IAS 17 Leases, IAS 18 Free website providing comprehensive information about IFRS: www.iasplus.com		